

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Budva - Ekspozitura Kotor
BROJ: 92/31-01524-5
KOTOR, 05.07.2013. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Upisuje se u registar obveznika za PDV:

Naziv **"A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR**

KOTOR

PIB **02941899**

922

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku se dodjeljuje PDV registracioni broj: **92/31-01524-5.**

Svojstvo obveznika za PDV se stiče: **05.07.2013. godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I


Branko Nikčević



02.07.2013



KO-6491/13

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 03.07.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list CG", br. 17/07 ... 40/11), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja "A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR broj 201575 od 03.07.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Luka Popović

dana 03.07.2013.god. donosi

RJEŠENJE


Registruje se osnivanje "A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR, 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR - registarski broj 5-0665772/ 001 .

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Odlučujući po prijavi za upis osnivanja DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU A-Y MONTENEGRO , utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 86 Zakonom o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list CG", br. 17/07 ... 40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) za osnivanje A-Y MONTENEGRO , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M. P.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

D. Jumanović

03. 07. 2013



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0665772/ 001
02941899

Datum registracije: 03.07.2013

"A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR

Datum zaključivanja ugovora: 03.07.2013

Datum donošenja Statuta: 03.07.2013

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: 85318 RADANOVIĆI P.C.

Mjesto: KOTOR

MARINOVIĆ

Adresa za prijem službene pošte: 85318 RADANOVIĆI P.C.

Sjedište: KOTOR

MARINOVIĆ

Pretežna djelatnost: 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

"A-Y KOSTANJICA LIMITED" - J

OSTRVA

Registarski broj: 113252

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Luka Popović -

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Marina Bigai-Kovačević -

Izvršni direktor - ograničeno

Društva u vrijednosti do 10.000,00 eura (dese hiljada eura))

Pojedinačno- ()

Izdato 04.07.2013.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

Strana

od

1/2



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 201575

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Luka Popović dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **A-Y MONTENEGRO**, registarski broj sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Odluka o osnivanju društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Izvod iz registra osnivača sa prevodom

Dokumentacija je podnijeta dana 03.07.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 03.07.2013.god.

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Popović Luka

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

POČETNA REGISTRACIJA [X]

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Nastanak

 Osnivanjem Spajanjem Podjelom na drugi način

1.3. Puni naziv:

A-Y MONTENEGRO DOO

1.4. Skraćeni naziv:

A-Y MONTENEGRO

1.5. Rok na koji se društvo
osniva:

Na neodređeno vrijeme

1.6. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

03.07.2013.

1.7. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

03.07.2013.

2. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

2.1. Država

Crna Gora

2.2. Opština

Kotor

2.3. Mjesto:

85318 Radanovići

2.4. Ulica:

P.C. Marinović

2.5. Broj:

3. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Kotor

3.3. Mjesto:

85318 Radanovići

3.4. Ulica:

P.C. Marinović

3.5. Broj:

4. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Država

Crna Gora

4.2. Opština

Kotor

4.3. Mjesto:

85318 Radanovići

4.4. Ulica:


P.C. Marinović

4.5. Broj:

*koristi se za poresku registraciju

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. REZERVISANI NAZIV

5.1. Broj potvrde

5.2. Datum potvrde

6. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

6.1. Datum rješenja:

6.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

7. PRETEŽNA DJELATNOST

6 8 . 1 0

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

8. OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

9. KONTAKT

9.1. Telefon:


9.2. Fax:

9.3. E-mail:

9.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



10. KAPITAL**10.1. Porijeklo kapitala:**

bez oznake projekta kapitala

domaći

strani

mješoviti

10.2. Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital (novčani+nenovčani):

€

novčani – iznos:

€

nenovčani – iznos:

€

11. RJEŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Rješenje kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

11.1. Datum rješenja:

11.2. Broj rješenja:

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

11.3. Datum rješenja:

11.4. Broj rješenja:

*popunjava se samo za AD

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



12. PODACI O OSNIVAČIMA

12.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

12.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

12.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Udio %

12.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

12.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

12.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština: Mjesto:

Ulica: Broj:

12.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

13. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Izvršni direktor

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

14.1. Status

- Direktor
 Predsjednik organa upravljanja
 Član odbora direktora
 Član organa upravljanja
 Član upravnog odbora
 Sekretar društva
 Ovlašćeni zastupnik
 Revizor
 Drugo

* upisati status

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

Bigai-Kovačević Marina

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

oj:

14.5. Ovlašćenja u p

- neograničena
 ograničena

Ograničena na raspolaganje imovinom društva u vrijednosti do 10.000 EUR (deset hiljada eura)

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Saglasnost sa imenovanjem:

Saglasnost sa imenovanjem u prilogu dokumentacije

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



13. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

14.1. Status

- Direktor
 Predsjednik organa upravljanja
 Član odbora direktora
 Član organa upravljanja
 Član upravnog odbora
 Sekretar društva
 Ovlašćeni zastupnik
 Revizor
 Drugo

* upisati status

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

Popović Luka

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena
 ograničena

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog


Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



15. OSTALE REGISTRACIJE

Osim registracije u CRPS-u izvršiti i registraciju u:

15.1. Registar poreskih obveznika

15.2. Registar obveznika poreza na dodatu vrijednost

(Priložiti Obrazac PR PDV-I),

15.3. Registar akciznih obveznika

(Priložiti Obrazac AKC-P)

15.4. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

**ADVOKAT**
Luka Popović
PODGORICA, Džordža Vašingtona br. 51

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list list Republike Crne Gore", br. 06/02, "Službeni list Crne Gore", br. 17/07 80/0, 873/10, 36/11 i 40/11) („Zakon) A-Y KOSTANJICA LIMITED, sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi , sa registracionim brojem 113252 ("Osnivač") donosi sledeću:

**ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"A-Y MONTENEGRO D.O.O."**

1. OPŠTE ODREDBE

Osnivač ovom Odlukom o osnivanju osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću "A -Y Montenegro" (u daljem tekstu "Društvo").

Društvo je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata („CRPS“).

2. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Naziv Društva je: A-Y Montenegro d.o.o.

Skraćeni naziv Društva je: A-Y Montenegro.

Sjedište Društva je u P.C. Marinović 85318 Radanovići, Kotor.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je: P.C. Marinović 85318 Radanovići, Kotor.

3. PEČAT DRUŠTVA

In accordance with the Companies' Law ("Official Gazette of the Republic of Montenegro", no. 06/02, "Official Gazette of Montenegro nos. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, and 40/11) (the „Law“) A-Y KOSTANJICA LIMITED, with registered address at P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, with registration number 113252 (the "Founder"), has enacted the following:

**FOUNDING DECISION OF
LIMITED LIABILITY COMPANY
"A-Y MONTENEGRO D.O.O."**

1. GENERAL PROVISIONS

By this Founding Decision the Founder establishes the Limited Liability Company "A-Y Montenegro" (the „Company“).

The Company is organized as limited liability company.

The Company is a legal person that acquires this status on the day of registration in the Central Registry of the Commercial Entities ("CRCE").

2. BUSINESS NAME AND THE SEAT OF THE COMPANY

Business name of the Company is: A-Y Montenegro d.o.o.

Abbreviated name of the Company is: A-Y Montenegro.

The seat of the Company is at P.C. Marinović 85318 Radanovići, Kotor.

Official address of the Company for delivering official documents is: P.C. Marinović 85318 Radanovići, Kotor.

3. THE STAMP OF THE COMPANY

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa ugraviranim nazivom Društva kao i nazivom mjesta sjedišta Društva.

Upotreba pečata nije obavezna za Društvo.

4. OSNIVAČ DRUŠTVA

Osnivač Društva je A-Y Kostanjica Limited, sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252.

5. DJELATNOSTI DRUŠTVA

Osnovna djelatnost Društva je:

68.10. Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.

Društvo će obavljati i sledeće djelatnosti:

- 41.10. Razrada građevinskih projekata;
- 41.20 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 68.20. Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 68.31. Djelatnost agencija za nekretnine;
- 68.32. Upravljanje nekretninama uz naknadu;
- 71.11 - arhitektonska djelatnost;
- 71.12 - inženjerske djelatnosti i tehničko savetovanje;
- 70.22. Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Društvo se može baviti spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru svojih registrovanih djelatnosti.

Društvo može obavljati i druge djelatnosti u manjem ili privremenom obimu, bez registracije takvih djelatnosti, ako su takve aktivnosti neophodne za normalno obavljanje registrovane djelatnosti Društva i ako su takve aktivnosti u vezi sa registrovanom djelatnošću.

The Company has its own stamp which is of oval shape and with the Company's name and name of the place of the Company's seat engraved.

Use of the stamp is not mandatory for the Company.

4. FOUNDER OF THE COMPANY

The Founder of the Company is A-Y Kostanjica Limited, with registered address at P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, with the registration number 113252.

5. COMPANY'S ACTIVITIES

The principal activity of the Company is:

68.10. Purchasing and selling of own real estates.

The Company shall also conduct the following activities:

- 41.10. Elaboration of the construction projects;
- 41.20 - construction of residential and non-residential objects;
- 68.20. Renting of own or rented real estates and real estate management;
- 68.31. The activity of real estate agencies;
- 68.32. Real estate management with compensation;
- 71.11 - architectural activities;
- 71.12 - engineering activities and technical consultancy;
- 70.22. Consulting activities related to business and other management

The Company may perform foreign trade transactions within its registered activities

The Company may carry out any other legally permitted activities in temporary or smaller volume, without registration of those activities, if such activities are required for regular performance of the Company's registered activity and related to the registered activity.

6. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani i uplaćen od strane Osnivača u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.

Osnivač je jedini vlasnik društva (jednočlano društvo) i ima 100% udjela u Društvu.

7. TROŠKOVI OSNIVANJA

Troškove osnivanja Društva snosi Osnivač.

8. ODNOS IZMEDJU OSNIVAČA I DRUŠTVA

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač Društva može slobodno da raspolaže svojim udjelom u Društvu u cjelini ili dijelom u skladu sa zakonom.

9. ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su:

- Skupština osnivača i
- Izvršni direktor.

Društvo može imati jednog ili više Zamjenika Izvršnog direktora.

Osnivač Društva ima ovlaštenja Skupštine osnivača, na način određen Zakonom i Statutom Društva.

10. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Izvršni direktor je organ poslovođenja u Društvu i zastupa Društvo u skladu sa ovlaštenjima iz

6. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

Share capital of the Company is completely pecuniar and paid by the Founder in the total amount of EUR 1.00.

The Founder is a sole owner of the Company (solely owned company) with 100% of stake in the Company.

7. INCORPORATION COSTS

Incorporation costs shall be borne by the Founder.

8. RELATIONS BETWEEN THE FOUNDER AND THE COMPANY

In legal transactions with third parties, the Company acts on its own behalf and for its own account.

The Company is liable for its obligations with all of its assets.

The Founder may freely dispose of its stake in the Company, partially or entirely, in accordance with law.

9. BODIES OF THE COMPANY

The bodies of the Company are:

- the General Assembly and
- the Executive Manager.

The Company may have one or more Deputy Executive Managers.

The Founder of the Company shall have authorizations of the General Assembly, in accordance with the Law and Company's Articles of Association.

10. REPRESENTATION OF THE COMPANY

The Executive Manager is managing body of the Company and represents the Company in

Statuta Društva i/ili Odluke o imenovanju Izvršnog direktora.

Pored Izvršnog direktora, Društvo može zastupati jedan ili više Zamjenika Izvršnog direktora ili drugih zastupnika u skladu sa ovlaštenjima određenim u Statutu Društva i/ili Odluci o imenovanju Zamenika Izvršnog direktora i/ili odluci o imenovanju zastupnika

11. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI

Društvo može, na osnovu odluke Skupštine, vršiti plaćanja po osnovu raspodjele dobiti u bilo koje vrijeme, u skladu sa Zakonom.

12. IZMJENE ODLUKE O OSNIVANJU

Sve izmjene ove Odluke o osnivanju izvršiće se pismenim putem i registrovaće u CRPS-u

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Ova Odluka o osnivanju stupa na snagu danom registracije kod CRPS-a.

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom o osnivanju primjenjivaće se Statut Društva i Zakon.

U Podgorici, dana 3.7.2013. godine

accordance with authorizations granted under the Company's Articles of Association and/or Decision on appointment of Executive Manager.

Apart from the Executive Manager, the Company may be represented by one or more Deputy Executive Managers or other representatives in accordance with authorizations granted in the Company's Articles of Association and/or Decision on appointment of Deputy Executive Manager and/or decision on appointment of the representative.

11. CONDITIONS FOR AND MANNER OF PROFIT DISTRIBUTION

Pursuant to a decision of the Assembly, the Company may make distributions of profit to its members at any time, in accordance with the Law.

12. AMENDMENTS TO THE FOUNDING DECISION

Amendments to this Founding Decision shall be performed in writing and will be duly registered with CRCE.

13. FINAL PROVISIONS

The Company is incorporated for indefinite period of time.

This Founding Decision shall come into force on the date of registration with the CRCE.

Other legal issues, not specifically prescribed by this Founding Decision shall be regulated in accordance with the Company's Articles of Association and Law.

In Podgorica on 3 July, 2013

Za Osnivača/ For the Founder



Advokat Luka Popović,
po punomoćju/ by virtue of PoA

ADVOKAT
Luka Popović
BEOGRAD, Ožvoda Vašingtona br. 51

Ja, NOTAR Anka Stojković, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Vuka Karadžića br 13, potvrđujem da je, u mojoj prisutnosti Popović Luka, po Punomoćju datom od strane A-Y Kostanjica Limited, dana 18.03.2013. godine, svojeručno potpisao pismeno: "Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "A- Y Montenegro D.O.O."

Identitet lica koje je potpisalo ispravu, utvrdila sam uvidom u original isprave, ličnu kartu broj 716647143, izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, dana 03.07.2009. godine sa rokom važenja do 03.07.2019. godine.

Potpisi na pismenu su istiniti i potpisivanje je izvršeno u prisustvu ovog notara.
Potpisi su ovjereni na 2 (dva) primjerka.


Notar nije odgovoran za sadržaj Isprave, i nije dužan da utvrđuje da li stranke smiju da sklapaju posao na koji se Isprava odnosi (Član 63 stav 4 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 9 i 22 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova Notara (Sl.list CG 06/12) u iznosu od 7,14 € naplaćena je.

Naknada za rad notara je obračunata u iznosu od 2.50 € po ovjerenom potpisu, a troškovi 1.00 €
U cijenu je uračunat PDV u iznosu od 1,14 €.

Broj : OVP 2433/2013

U Podgorici, dana 03.07.2013. godine



NOTAR
Anka Stojković
Anka Stojković

PUNOMOĆJE

Ovim Punomoćjem, dolje potpisani A—Y Kostanjica Limited, registrovan na ostrvu Džerzi pod registarskim brojem 113252, sa sjedištem PO Box 771, Ground Floor, Colomberie Close, St Helier, JERSEY JE4 0RX, (u daljem tekstu: "Osnivač"), ovlašćuje:

- Dragoljuba Cibulića, advokata iz [redacted]
- Luku Popovića, advokata iz Podgorice, [redacted]
- Draganu Ljumović, pravnicu iz [redacted]

svakog od njih pojedinačno da u svojstvu punomoćnika Osnivača (u daljem tekstu: "Punomoćnik") preduzmu sve radnje koje su neophodne i potrebne da bi se kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici, Poreske uprave, banaka i ostalih nadležnih organa u Crnoj Gori registrovalo društvo sa ograničenom odgovornošću "A-Y Montenegro" Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo"), u kome će Osnivač biti jedini član.

Punomoćnik je ovlašćen da potpiše i podnese svu dokumentaciju potrebnu za registraciju Društva kod nadležnih organa u Crnoj Gori, kao i da preduzme sve druge potrebne radnje u skladu sa propisima Crne Gore koje se odnose na registraciju društva. Ovo Punomoćje se naročito odnosi, ne ograničavajući njegovu opštost, na sledeće radnje:

- Potpisivanje i ovjeru Odluke o osnivanju

POWER OF ATTORNEY

By virtue of this Power of Attorney, the undersigned, A—Y Kostanjica Limited, registered in Jersey under company number 113252, with its registered address PO Box 771, Ground Floor, Colomberie Close, St Helier, JERSEY JE4 0RX, (hereinafter: "Founder"), hereby appoint and authorize:

- Dragoljub Cibulić, Attorney at Law [redacted]
- Luka Popović, Attorney at Law from Podgorica, George Washington [redacted]
- Dragana Ljumović, lawyer from [redacted]

each of them separately, as a representative of the Founder (hereinafter: "Representative"), to perform every act that may be necessary to be done in regard to the incorporation of the limited liability company "A-Y Montenegro" Podgorica (hereinafter: "Company"), with the Founder as the single shareholder, before the Central Registry of Commercial Entities in Podgorica, Tax Authority, banks and all other relevant bodies in Montenegro.

The Representative is authorized to execute and submit all the documents required for registration of the Company before the competent bodies in Montenegro and to perform all other activities required by the laws of Montenegro for the registration of the company. This Power of Attorney relates, but is not limited, to following:

- Execution and notarization of the

Društva i Statuta Društva;

Memorandum of Association of the Company and Articles of Association of the Company;

- Otvaranje privremenog i stalnog bankovnog računa društva, i uplatu osnovnog kapitala društva;
- Potpisivanje bilo kojeg ugovora sa izvršnim direktorom kojim se regulišu njegova prava i obaveze prema Društvu.
- Preduzimanje bilo koje druge radnje i potpisivanje bilo kojih drugih dokumenata koji su neophodni za osnivanje Društva, uključujući podizanje Rješenja o registraciji nakon završetka postupka osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću.
- Da u ime Društva zaključi ugovor o kupoprodaji za nepokretnosti registrovane kod Uprave za nekretnine Crne Gore kao katastarske parcele br. 66/1, 66/2, 66/3, 67/1, 67/2, 67/4, 361/2, 361/3, 361/4, 370/1, 376/1, 361/5, u KO Kostanjica, Kotor, kao i da preuzima pred nadležnim organima sve radnje u cilju uknjižbe prava svojine na predmetnim nepokretnostima.
- Opening of the company's temporary and regular bank account, and paying initial share capital;
- Execution of any agreement with the General Manager regulating its rights and obligations to the Company.
- Performing any other action and executing any other documents required for incorporation of the Company, including retrieving the Decision on incorporation upon completion of the procedure of registration of the limited liability company.
- To enter into sale and purchase agreement, on behalf of the Company, for the real estate registered before the Real Estate Authority of Montenegro as cadastral parcels 66/1, 66/2, 66/3, 67/1, 67/2, 67/4, 361/2, 361/3, 361/4, 370/1, 376/1, 361/5, in cadastral municipality Kostanjica, Kotor, and to undertake any action before the competent authorities needed for registration of ownership right over the said real estate.

Punomoćnik je ovlašćen da ovo Punomoćje djelimično ili u cjelosti prenese na treća lica.


The Representative is authorized to delegate in full or in part this Power of Attorney to third person.

Ovo Punomoćje stupa na snagu danom ovjere i važi sve dok ne bude opozvano.

This Power of Attorney will be effective on the date of its notarization and will be valid until revocation.

U Kuwait, dana 18 June 2013 godine

In Kuwait, on 18 June 2013



A—Y Investments Co Ltd


Authorized representative, Mohamed Yousef Al Sager

Mamoun Hariri

18 June 2013
J. R. Johnson
Notary Public
15 Esplanade
St Helier
Jersey
JE1 3RB

[Signature]

Having made due enquiries
I certify the copy signature
on this copy document is that
of MOHAMED YOUSEF AL SAGER
J. R. Johnson 26-6-2013



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

2. Has been signed by **J J R JOHNSON**
A été signé par

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
Est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le **28 JUN 2013**

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 80286**

S. KENNY

9. Stamp:
Timbre:



10. Signature: *S. Kenny*

.....
For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

Ja, NOTAR Stojković Anka, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Vuka Karadžića broj 13, potvrđujem da je ovo fotokopija izvorne isprave, Punomoćja datog od strane »A-Y Kostanjica Limited« od 18.03.2013. godine, sa apostilom broj JYG 80286.

Ispisan je rukopisom/mašinski i ima 3 (tri) lista.
Ovjeran je 1(jedan) primjerak.

Izvornu ispravu sa sobom je donio Popović Luka, [REDACTED]
strane MUP- a Crne Gore, PJ Podgorica, dana 03.07.2009. godine sa rokom vazenja do 03.07.2019. godine.



Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (Član 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 7 i 22 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (Sl.list CG 06/12) u iznosu od 4,88 eura i naplaćena je.

Naknada za rad notara je obračunata u iznosu od 2.50 eura po ovjereojoj strani a troškovi 1.60 eura.

U cijenu uračunat PDV u iznosu od 0.78 eura.

Broj : OVP 2434/13
U Podgorici, 03.07.2013.godine



Po obavljenom neophodnom ispitivanju, potvrđujem da primjerak potpisa na ovom primjerku dokumenta pripada MOHAMED YOUSEF AL SAGER-u.

J.J.R. Johnson

26.6.2013.

J.J.R. Johnson
Javni bilježnik
15 Esplanade
St. Helier
Jersey
JE1 3RB

(Dat pečat)

(Dat svojeručni potpis)

APOSTIL

(Convention de La Haye du 5 Octobre, 1961)


DŽERZI

- | | |
|--|--|
| 1. Zemlja: | Džerzi, Kanalska ostrva |
| Ovaj javni dokument | |
| 2. Potpisao | <u>J.J.R. JOHNSON</u> |
| 3. U svojstvu | <u>JAVNOG BILJEŽNIKA</u> |
| 4. Udaren pečat/žig | <u>POMENUTOG JAVNOG BILJEŽNIKA</u> |
| | Ovjeren |
| 5. u St. Helier | 6. na dan <u>28. JUN 2013. GODINE</u> |
| 7. od strane | Njenog britanskog Visočanstva zamjenika guvernera Džerzija |
| 8. Br. JYG 80286 | |
| 9. Pečat/žig: | 10. Potpis: S. KENNY |
| <u>(Pečat: ZAMJENIK GUVERNERA, DŽERZI)</u> | <u>(Dat potpis)</u> |
| | Za zamjenika guvernera Džerzija |

Ako će ovaj dokument biti korišćen u zemlji koja nije potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, trebalo bi ga podnijeti konzularnom odjeljenju predstavništva date zemlje.

Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Podgorica 01.07.2013.



(pečat: Robert Harman, notar)

Ovjerena vjerodostojna kopija originalnih dokumenata.
Džersi, 18. Jun 2013. Godine
Robert Harman, notar, 3. Sprat Mielles House, La Rue des Mielles,
St. Helier, Džersi, JE2 3QD, Britanska Kanalska ostrva

(potpis)
ROBERT HARMAN, NOTAR
3. sprat, Mielles House, La Rue Des Mielles
St. Helier, Džersi, JE2 3QD
Tel: 01534 766077 Fax: 01534 766088

**DŽERSI- KOMISIJA ZA FINANSIJSKE USLUGE
REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA**

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (DŽERSI) IZ 1991, sa izmjenama i dopunama

POTVRDA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 113252

OVIM PUTEM POTVRĐUJEM DA JE

A-Y KOSTANJICA LIMITED

**NA OVAJ DAN OSNOVANO KAO PRIVATNO DRUŠTVO
U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (DŽERSI) IZ 1991**

DATUM: 17. JUN 2013

(pečat: Registar privrednih društava, Džersi, Kanalska ostrva)

Identifikacioni broj autentifikacije
cd121fd3-829f-4448-bffb-b026f3b77014

(svojeručan potpis)
Za i u ime službenika registra



APOSTIL

(Convention de La Haye du 5 Octobre, 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Zemlja: Džersi, Kanalska Ostrva
Ovaj javni dokument
2. Potpisao je R. Harman
3. u svojstvu notara
4. udaren pečat/ žig pomenutog notara

Ovjeran

5. u St. Helier
6. na dan 18.06.2013. godine
7. od strane njenog visočanstva zamjenika guvernera Džersija
8. br. JYG 79998
9. pečat/žig
(pečat)
10. Potpis:
(potpis), za zamjenika guvernera Džersija

Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Podgorica 28.06.2013.



Kostanjica Limited
Registar sjedišta društva

Registrovana kancelarija

Poštanski faks br. 771
Ground Floor
Colomberie Close
St. Helier
Jersey
JE40RX
Jersey

Imenovan:

17.jun 2013

DATUM ROĐENJA- nije upisan-

Kostanjica Limited
Registar direktora

Naziv i adresa

Zanimanje
Državljanstvo

Imenovan

Direktor

Ahmed Yousef Al Sager
Shuwaikh
Blok 4
Ulica 45
Zgrada 2
Kuvajt

datum rođenja: 11.09.1962.

17.jun 2013.

Mohamed Yousef Al Sager
Shuwaikh
Blok 4
Ulica 45
Zgrada 2
Kuvajt

datum rođenja: 31.08.1964.

17. jun 2013.



Kostanjica Limited
Spisak vlasnika

10.000.0000 običnih akcija svaka vrijednosti po 1.00

| <u>Vlasnik</u> | <u>Ukupno akcija:</u> |
|---|-----------------------|
| Ahmed Yousef Al Sager Shuwaikh Blok 4 Ulica 45 Zgrada 2 Kuvajt | 3.333.0000 |
| Diena Yousef Al Sager Kaifan Blok 3 Ulica 30 Zgrada 21 Kuvajt | 1.667.0000 |
| Lamia Yousef Al Sager Abdullah Al Salem Area Blok 3 Ulica Ahmed Al Ghanim Zgrada 21 Kuvajt | 1.667.0000 |
| Mohamed Yousef Al Sager Shuwaikh Blok 4 Ulica 45 Zgrada 2 Kuvajt | 3.333.0000 |
| <u>Ukupno akcija:</u> | 10.000.0000 |

Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana
Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 28.06.2013.



CERTIFIED TRUE COPY OF
ORIGINAL DOCUMENTS

Jersey this 18th day of June 2013

Robert Harman, Notary Public, 3rd Floor Mielles House, La Rue des Mielles,
St. Helier, Jersey, JE2 3DD. Email: r.harman@notary.je



Jersey Financial
Services Commission
Companies Registry

ROBERT HARMAN
NOTARY PUBLIC
3RD FLOOR, MIELLES HOUSE,
LA RUE DES MIELLES,
ST. HELIER, JERSEY, JE2 3DD
TEL: 01534 766077 FAX: 01534 766008

COMPANIES (JERSEY) LAW 1991, as amended

CERTIFICATE OF
INCORPORATION OF A
LIMITED COMPANY

Registered Number 113252

I HEREBY CERTIFY THAT

A-Y KOSTANJICA LIMITED

is this day incorporated as a private company
under the Companies (Jersey) Law 1991

Dated this 17 June 2013



For and on behalf of the Registrar

Authentication ID
cd121fd3-829f-4448-bffb-b026f3b77014

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La-Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/Le présent acte public

2. Has been signed by **R HARMAN**
A été signé par

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
Est revêtu du sceau/timbre de
Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier, 6 the/le **18 JUN 2013**

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG79998**

S. KENNY

9. Stamp:
Timbre:



10 Signature: *S. Kenny*

For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

COMPANIES (JERSEY) LAW 1991
COMPANY LIMITED BY SHARES
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

of

A-Y KOSTANJICA LIMITED

1. The name of the Company is A-Y KOSTANJICA LIMITED.
2. The Company shall have unrestricted corporate capacity.
3. The Company is a private company.
4. The Company is a par value company.
5. The liability of each member arising from his holding of a share is limited to the amount (if any) unpaid on it.
6. The share capital of the Company is £10,000 divided into 10,000 limited shares of £1.00 each.

Kostanjica Limited
Register of Registered Offices

OFFVIEW - [Page 11]
Printed 18/06/2013 11:37:09

Name & Address

Occupation
Nationality

Appointed

Resigned

Registered Office

PO BOX No 771
Ground Floor
Comberie Close
Helier
Jersey
JE1 1RX
Jersey

17-Jun-2013

Date of Birth - *** NOT ENTERED ***

U

Name & Address

Occupation
Nationality

Appointed

Resigned

Director

Ahmed Yousef Al Sager

Shuwaikh

Block 4

Street 45

Building 2

Kuwait

Date of Birth - 11-Sep-1962

17-Jun-2013

Mohamed Yousef Al Sager

Shuwaikh

Block 4

Street 45

Building 2

Kuwait

Date of Birth - 31-Aug-1964

17-Jun-2013

Jlder listing
ostanjica Limited

.0000 Ordinary Shares of UKP 1.00 each

| <u>Shareholder</u> | <u>Total Shares</u> |
|---|---------------------|
| Ahmed Yousef Al Sager Shuwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | 3,333.0000 |
| Diena Yousef Al Sager Kaifan Block 3 Street 30 Building 21 Kuwait | 1,667.0000 |
| Lamia Yousef Al Sager Abdullah Al Salem Area Block 3 Ahmed Al Ghanim Street Building 21 Kuwait | 1,667.0000 |
| Mohamed Yousef Al Sager Shuwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | 3,333.0000 |
| <u>Total Shares</u> | <u>10,000.0000</u> |

Ja, NOTAR Stojković Anka, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Vuka Karadžića broj 13, potvrđujem da je ovo fotokopija izvorne isprave, dijela Certificate of Incorporation of a Limited Company, od 17.06.2013. godine i to 6 (šest) strana. Ovjera se radi na ovaj način na izričiti zahtjev stranke.

Ispisan je rukopisom/mašinski i ima 6 (šest) listova.
Ovjeran je 1(jedan) primjerak.

Izvornu ispravu sa sobom je donio Popović Luka [REDACTED] strane MUP- a Crne Gore, PJ Podgorica, dana 03.07.2009. godine sa rokom važenja do 03.07.2019. godine.



Napomena: Ovim ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja Isprave (Član 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 7 i 22 Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (Sl.list CG 06/12) u iznosu od 10,05 eura i naplaćena je.

Naknada za rad notara je obračunata u iznosu od 2.50 eura po ovjerenoj strani a troškovi 2,20 eura.

U cijenu uračunat PDV u iznosu od 1,60 eura.

Broj : OVP 2435/13
U Podgorici, 03.07.2013.godine



SAGLASNOST SA IMENOVANJEM


CONSENT TO APPOINTMENT


Ja, doljepotpisana Bizai-Kovačević Marina broj I the undersigned Bizai-Kovačević Marina ID
lične karte

putem izjavljujem da prihvatom imenovanje za hereby agree to be appointed as the executive
izvršnog direktora društva sa ograničenom director of the limited liability company A-Y
odgovornošću A-Y Montenegro. Montenegro.

U Kotoru, dana 01.07.2013godine

In Kotor, on 01.07.2013.


Potpis


Signature



CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR

OVJERA POTPISA

Potvrđujem da je dana 01.07.2013. BAGALKOVAČEVIĆ MARINA KOTOR rođen 24.03.1976.


KOTOR, u mom prisustvu svojeručno potpisao pismeno. Potpis na pismenu je istinit.
Potpisi su ovjereni na 1(jedan) istovjetnom primjerku prednje isprave.

U skladu sa čl.62. stav 4. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave
(pravnog posla) na kojoj se nalazi prednji potpis.

OVP-698/2013

U Kotoru, 01.07.2013. godine

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,40 € sa PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno 4,64 €, naplaćena je.



Kovačević Irena
Irena Kovačević



U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) („Zakon“) A-Y Kostanjica Limited, sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252 ("Osnivač") donosi sledeću:

In accordance with the Companies' Act (*Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 6/02, Official Gazette of Montenegro no.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 and 40/11*), („Law“) A-Y Kostanjica Limited, with registered address at P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, under the registration number 113252 (the "Founder"), has enacted the following:

**STATUT DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
"A-Y MONTENEGRO D.O.O."**

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
LIMITED LIABILITY COMPANY
"A-Y MONTENEGRO D.O.O."**

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

**1. BUSINESS NAME AND SEAT OF
THE COMPANY**

Naziv Društva je: **A- Y Montenegro d.o.o.**

Business name of the Company is: **A-Y Montenegro d.o.o.**

Skraćeni naziv Društva je: **A-Y Montenegro.**

Abbreviated name of the Company is: **A-Y Montenegro.**

Sedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je P.C. Marinović 85318 Radanovići, Kotor.

The seat of the Company and the address for receipt of formal notices is at P.C. Marinović 85318 Radanovići, Kotor.

Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata („CRPS“).

The Company' is a legal person that acquires this status on the day of registration in the Central Registry of the Commercial Entities ("CRCE").

Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

The Company is established as limited liability company.

2. PEČAT DRUŠTVA

2. THE STAMP OF THE COMPANY

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa ugraviranim nazivom Društva kao i nazivom mjesta sjedišta Društva.

The Company has its own stamp which is of oval shape and with the Company's name and name of the place of the Company's seat engraved.

Upotreba pečata nije obavezna za Društvo.

Use of the stamp is not mandatory for the Company.

3. OSNIVAČ DRUŠTVA

3. FOUNDER OF THE COMPANY

Osnivač Društva je A-Y Kostanjica Limited, sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771,

The Founder of the Company is A-Y Kostanjica Limited, with registered address at P.O. BOX

Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252.

no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, with the registration number 113252.

4. DJELATNOSTI DRUŠTVA

4. COMPANY'S ACTIVITIES

Osnovna djelatnost Društva je:

The principal activity of the Company is:

68.10. Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.

68.10. Purchasing and selling of own real estates.

Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

The Company shall also conduct the following activities:

41.10. Razrada građevinskih projekata;
41.20 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
68.20. Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
68.31. Djelatnost agencija za nekretnine;
68.32. Upravljanje nekretninama uz naknadu;
71.11 – arhitektonska djelatnost;
71.12 – inženjerske djelatnosti i tehničko savetovanje;
70.22. Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

41.10. Elaboration of the construction projects;
41.20 – construction of residential and non-residential objects;
68.20. Renting of own or rented real estates and real estate management;
68.31. The activity of real estate agencies;
68.32. Real estate management with compensation;
71.11 – architectural activities;
71.12 - engineering activities and technical consultancy;
70.22. Consulting activities related to business and other management.

Društvo se može baviti spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru svojih registrovanih djelatnosti.

The Company may perform foreign trade transactions within its registered activities

Društvo može obavljati i druge djelatnosti u manjem ili privremenom obimu, bez registracije takvih djelatnosti, ako su takve aktivnosti neophodne za normalno obavljanje registrovane djelatnosti Društva i ako su takve aktivnosti u vezi sa registrovanom djelatnošću.

The Company may carry out any other legally permitted activities in temporary or smaller volume, without registration of those activities, if such activities are required for regular performance of the Company's registered activity and related to the registered activity.

5. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

5. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani i uplaćen od strane Osnivača u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.

Share capital of the Company is completely pecuniar and paid by the Founder in the total amount of EUR 1.00.

Osnivač je jedini vlasnik društva (jednočlano društvo) i ima 100% udjela u Društvu.

The Founder is a sole owner of the Company (solely owned company) with 100% of stake in

the Company.

6. TROŠKOVI OSNIVANJA

Troškove osnivanja Društva snosi Osnivač.

7. ODNOS IZMEĐU OSNIVAČA I DRUŠTVA

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obaveze Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač Društva može slobodno da raspolaze svojim udelom u Društvu u celini ili delom u skladu sa zakonom.

8. ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su:

- Skupština osnivača i
- Izvršni direktor.

Društvo može imati jednog ili više Zamjenika Izvršnog direktora.

9. NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Osnivač Društva ima ovlašćenja Skupštine Društva, određena Zakonom i ovim Statutom Društva.

Skupština ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i Odluku o osnivanju Društva i odlučuje o njihovim izmjenama;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora Društva

6. INCORPORATION COSTS

Incorporation costs shall be borne by the Founder.

7. RELATIONS BETWEEN THE FOUNDER AND THE COMPANY

In legal transactions with third parties, the Company acts on its own behalf and for its own account.

The Company is liable for its obligations with all of its assets.

The Founder may freely dispose of its stake in the Company, partially or entirely, in accordance with law.

8. BODIES OF THE COMPANY

The bodies of the Company are:

- the General Assembly and
- the Executive Manager.

The Company may have one or more Deputy Executive Managers.

9. COMPETENCE OF THE SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

The Founder of the Company shall have authorizations of the Shareholders' Assembly, in accordance with the Law and this Articles of Association.

The Shareholders' Assembly has the following competences:

- Adopting and amending the Company's Founding Act and Articles of Association;
- Appointing and removing of the Executive Manager and Deputy Executive Manager of the Company

- Odlučuje o nadoknadi Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora Društva;
 - Usvaja godišnje finansijske izjave i izvještaje o poslovnoj djelatnosti Društva;
 - Odlučuje o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, davanje u zakup, preuzimanje i sl.) čija vrijednost prelazi 20% računovodstvene vrijednosti Društva (imovina velike vrijednosti);
 - Odlučuje o raspodjeli dobiti;
 - Odlučuje o smanjenju i povećanju kapitala Društva;
 - Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji i restrukturiranju Društva;
 - Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - Odlučuje o davanju jemstva i ustanovljavanju sredstava obezbjeđenja nad imovinom Društva;
 - Odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i privredne djelatnosti Društva;
 - Odlučuje o uzimanju kredita;
 - Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.
- Deciding on remuneration for the Executive Manager and Deputy Executive Manager of the Company;
 - Adopting annual financial statements and report on business activities of the Company;
 - Deciding on disposal of Company's assets (sale, purchase, lease, acquisition etc), amount of which exceeds 20% of the accounting value of the Company (material assets);
 - Deciding on distribution of profits;
 - Deciding on any capital increase and capital decrease of the Company;
 - Deciding on voluntary liquidation and restructuring;
 - Approving evaluation of in-kind contributions;
 - Deciding on granting warranty and establishment of collaterals over the Company's assets;
 - Deciding on change of the Company's name, seat, business activity;
 - Deciding on taking loans;
 - Deciding on other issues, in accordance with the Law.

10. IZVRŠNI DIREKTOR

Izvršni direktor zastupa Društvo i rukovodi

10. EXECUTIVE MANAGER

The day-to-day business of the Company and

tekućim poslovanjem Društva.

representation of the Company is under the management of the Executive Manager.

Mandat Izvršnog direktora traje 2 godine i može biti ponovo imenovan.

The term of office of the Executive Manager is 2 years and may be re-appointed.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Osnivač bez navođenja razloga.

The Executive Manager is appointed and dismissed by the Founder at its discretion.

Osnivač sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.

The Founder and the Executive Manager will execute a separate contract determining its rights, obligations and responsibilities.

Osnivač ovim za Izvršnog direktora Društva imenuje Marinu Bigai-Kovačević, iz Kotora, JMBG: 2403976245010.

The Founder hereby appoints Marina Bigai-Kovačević, from Kotor, personal ID number: 2403976245010, for Executive Director of the Company.

Izvršni direktor je ograničen u svojim ovlaštenjima i može, u ime Društva, ulaziti u pravne poslove, i raspolagati imovinom Društva, u vrijednosti do 10.000,00 EUR (deset hiljada eura) iznad kojeg iznosa je neophodna saglasnost Osnivača.

Executive Manager is limited in its powers, and may enter, on behalf of the Company, into legal transactions, and dispose with the Company's assets, up to the amount of 10,000.00 EUR (ten thousand euros) over which amount the written consent of the Founder shall be needed.

11. NADLEŽNOST DIREKTORA

IZVRŠNOG

Izvršni direktor, u skladu sa odredbama i ograničenjima iz zakona i ovog Statuta, obavlja poslove vezane za tekuće poslovanje Društva, uključujući ali se ne ograničavajući na sljedeće:

- organizuje tekuće poslovanje Društva;
- zastupa Društvo;
- zaključuje ugovore u okviru svoje nadležnosti;
- otvara račune Društva;
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;
- izdaje naloge i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu; i

11. COMPETENCE OF EXECUTIVE MANAGER

The Executive Manager, subject to the provisions and limitations of the law and these Articles of Association, performs day-to-day business activities of the Company, including but not limited to the following:

- organizes day-to-day business activities of the Company;
- represents the Company;
- concludes contracts within its competences;
- opens bank-accounts of the Company;
- decides on recruitment and termination of employment in the Company;
- issues orders and instructions that are mandatory for all employees in the

Company; and

- obavlja i druge poslove propisane Zakonom.

- carries out other tasks specified by the Law.

Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na druga lica u Društvu

Executive Manager may assign some of its tasks to other persons in the Company.

12. ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

12. DEPUTY EXECUTIVE MANAGER

Pored Izvršnog direktora, Društvo može zastupati jedan ili više Zamjenika Izvršnog direktora u skladu sa ovlašćenjima određenim u ovom Statutu i /ili u Odluci o imenovanju Zamjenika Izvršnog direktora.

Apart from Executive Manager, the Company may be represented by one or more Deputy Executive Managers in accordance with authorizations granted in Article of Association, and /or decision on appointment of Deputy Executive Manager.

13. DRUGI ZASTUPNICI DRUŠTVA

13 OTHER REPRESENTATIVES OF THE COMPANY

Društvo može imati i druge zastupnike, osim Izvršnog direktora u skladu sa ovim Statutom i/ili odlukom o imenovanju zastupnika.

Beside Executive Manager the Company may have other representatives pursuant to this Articles of Association, and/or decision of the representative appointment.

Osnivač ovim za ovlašćenog zastupnika Društva imenuje Luku Popovića, iz Podgorice, matični broj: 2102981210039, koji je ovlašćen da zastupa Društvo, kao i da raspolaže imovinom Društva, bez ograničenja.

The Founder hereby appoints Luka Popović, from Podgorica, personal ID number: 2102981210039, as authorized representative of the Company, with unlimited authorization to represent the Company and dispose with the Company's assets.

14. PRENOS UDJELA

14. TRANSFER OF STAKE

Osnivač može raspolagati udjelom ili dijelom udjela u Društvu bez ikakvih ograničenja, u skladu sa zakonom.

The Founder may dispose or transfer its stake or part of its stake in the Company without any limitations, all in accordance with the Law.

15. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

15. CAPITAL INCREASE AND REDUCTION OF SHARE CAPITAL

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština t.j Osnivač u skladu u sa Zakonom.

The resolution on increase of the Company's share capital is within the competence of the Shareholders' Assembly i.e. the Founder in accordance with Law.

Društvo može vršiti povećanje kapitala novim ulozima Člana Društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u kapital Društva, ulozima trećih lica, konverzijom duga u kapital Društva i na druge načine.

The Company may increase its share capital by new contributions of the Founder, conversion of undistributed profit and reserves to the share capital of the Company, by contribution of third parties, by debt equity swap and in any other manner.

Društvo može smanjiti kapital na osnovu odluke Skupštine odnosno Osnivača u skladu sa Zakonom.

The Company may reduce its share capital on the basis of the resolution of the Shareholders' Assembly, i.e. resolution of the Shareholder.

Sve promjene osnivačkog kapitala Društva biće izvršene i u Statutu Društva i registrovane na odgovarajući način pred nadležnim organima.

Any change of the Company's share capital shall trigger amendments to the Company's Articles of Association and shall be registered with the relevant authorities.

16. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI

16. CONDITIONS FOR AND MANNER OF PROFIT DISTRIBUTION

Društvo može, na osnovu odluke Skupštine, vršiti plaćanja po osnovu raspodjele dobiti u bilo koje vrijeme, u skladu sa Zakonom.

Pursuant to a decision of the Assembly, the Company may make distributions of profit to its members at any time, in accordance with the Law.

17. IZMJENE STATUTA

17. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Odluku o izmjenama Statuta donosi Skupština Društva, odnosno Osnivač u skladu sa Zakonom

Any amendment to the Articles of Association is to be adopted by the Shareholders' Assembly, i.e. the Founder in accordance with the Law.

Sve izmjene Statuta izvršiće se pismenim putem i registrovaće se kod CRPS-a.

Amendments shall be performed in writing and will be duly registered with the CRCE.

Pored Statuta, Društvo može imati i druga opšta akta koja donosi Osnivač.

In addition to the Articles of Association, the Company may have other general enactments adopted by the Founder.

Opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Odlukom o osnivanju Društva, Statutom i važećim zakonima.

General enactments shall be in compliance with Founding Decision, Articles of Association and existing laws.

Pojedinačni akti koje donose organi Društva moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

Individual enactments passed by the Company's bodies shall be in compliance with general enactments of the Company.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

18. FINAL PROVISIONS

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

The Company is incorporated for indefinite period of time.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS-a.

This Articles of Association shall come into force on the date of registration with the CRCE.

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom Statutom, Odlukom o osnivanju ili opštim aktima Društva primjenjivaće se važeći propisi Crne Gore.

Other legal issues, not specifically prescribed by this Articles of Association, the Founding Decision, general enactments of the Company shall be regulated in accordance with the applicable laws of Montenegro.

U Podgorici, 3.7.2013. godine

In Podgorica on 3 July, 2013

Za Osnivača/ For the Founder



Advokat Luka Popović,





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0665772 / 002
U Podgorici, dana 10.07.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR, broj 226238 podnijetaj dana 26.06.2015 u 11:35:56, preko

Ime i prezime: GORAN DELIBAŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR - registarski broj 5 - 0665772, PIB 02941899 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 03.07.2013

Registruje se - upisuje se: Statut od 25.06.2015

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se: 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR

Registruje se - upisuje se: STARI GRAD BR.321 KOTOR

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se: 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR

Registruje se - upisuje se: STARI GRAD BR.321 KOTOR

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Briše se: 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR


Registruje se - upisuje se: STARI GRAD BR.321 KOTOR

Ovlašćeni zastupnik:

Registruje se - upisuje se: RIAD HALABY

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno


21.07.15

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.06.2015 u 11:35:56 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću A-Y MONTENEGRO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).


Sam. savjetnik II

Srđan Pavlović

M.P.


Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika PunomoćnikaJMB: Država: Ime i prezime: GORAN DELIBASIC Opština: Telefon: sto: e-mail: a:

za svaku izjavu neovisno od broja podataka i država izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02941899 RegistarSKI broj: 50665772

Puni naziv: "A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: 1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: 1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: KOTOR 2.2. Mjesto: KOTOR
2.3. Ulica: Stari Grad 2.4. Broj: 321

X 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: CRANA GORA
3.2. Opština: KOTOR 3.3. Mjesto:
3.4. Ulica: STARI GRAD 3.5. Broj: 321

X 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru
4.2. Opština: KOTOR 4.3. Mjesto:
4.4. Ulica: STARI GRAD 4.5. Broj: 321

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

M.P.

5. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 6. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

6.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

6.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

6.3. Ime i prezime:

RIAD HALABY

6.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

6.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

6.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0665772 / 001
PIB: 02941899

Datum registracije: 03.07.2013.

"A-Y MONTENEGRO" D.O.O. - KOTOR

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: A-Y MONTENEGRO

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 03.07.2013.

Datum donošenja Statuta: 03.07.2013.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR

Adresa sjedišta: 85318 RADANOVIĆI P.C. MARINOVIĆ KOTOR

Pretežna djelatnost: 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

"A-Y KOSTANJICA LIMITED" - JERSEY- KANALSKA OSTRVA 113252

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

LUKA POPOVIĆ [redacted]

[redacted]
Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARINA BIGAI-KOVAČEVIĆ 2 [redacted]

[redacted]
Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Ograničena na raspolaganje imovinom Društva u vrijednosti do 10.000,00 eura (dese hiljada eura))

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

↑ MAD ~~AAJAW~~

Izdato: 26.06.2015 godine u 12:05h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 226238

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je GORAN DELIBAŠIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - A-Y MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50665772 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni adrese

Odluka o imenovanju ovlašćenog zastupnika

Kopija pasoša

Izvod iz registra matičnog društva

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Zahijeva izmjenu:

Adrese

Ovlašćenog zastupnika

Datum prijema dokumentacije: 26.6.2015. god.

Podgorica, dana: 26.6.2015. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) („Zakon“) A-Y Kostanjica Limited, sa registrovanim sjedištem na P.O. B

Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252 ("Osnivač") donosi sledeću:

Montenegro no. 6/02, Official Gazette of Montenegro no.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 and 40/11), („Law“) A-Y Kostanjica Limited, with registered address at P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie

under the registration number 113252 (the "Founder"), has enacted the following:

ODLUKU

O promijeni adrese

Društva sa ograničenom odgovornošću

„A-Y MONTENEGRO“

ČLAN 1.

Novo adresa Društva sa ograničenom odgovornošću "A-Y Montenegro" d.o.o. Kotor je: Stari grad 321, Kotor.

ČLAN 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DECISION

On change of the official address

of the limited liability company

„A-Y MONTENEGRO“

ARTICLE 1


The new address of the limited liability company "A-Y Montenegro" LTD. Kotor is the following: Stari grad 321, Kotor.

ARTICLE 2

This decision shall enter into force on the date of its enacting.

U Podgorici, 25.6.2015. godine/ In Podgorica on 25 Jun, 2015

Za Osnivača/ For the Founder



Goran Delibašić,

po punomoćju/ by virtue of PoA

In accordance with the Companies' Act (Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 6/02, Official Gazette of Montenegro no.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 and 40/11), („Law“) A-Y Kostanjica Limited, with registered address at P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, under the registration number 113252 (the “Founder”), has enacted the following:

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 06/02 i “Sl. list CG”, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) („Zakon“) A-Y Kostanjica Limited, sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252 (“Osnivač”) donosi sledeću:

DECISION

on appointment of authorized person “A-Y Montengro LTD“

1. **WE APPOINT** Riad Halaby, Lebanon citizen with passport number [REDACTED] Address: Monte Verde, Azalea Building 3, to position of the Authorized representative of the Company.
2. The Authorise representative from the Item 1 hereof has the right individually to represent the Company in all legal affairs in the domestic and foreign business trade, without limitation in authorizations .
3. This Decision shall enter into effect on the day of its passing.
4. The Company shall register this Decision with the Central Register of the Commercial Entities in Podgorica.


ODLUKU

o imenovanju ovlašćenog lica “A-Y Montengro doo“

1. **IMENUJE SE** Riad Halaby, državljanin [REDACTED] Monte Verde, Azalea Building 3, na funkciju ovlašćenog zastupnika Društva.
2. Ovlašćeni zastupnik iz stava 1 ove Odluke ima pravo da samostalno zastupa Društvo u svim pravnim poslovima u domaćem i inostranom prometu, bez ograničenja u ovlašćenjima.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

U Podgorici, 25.6.2015. godine/ In Podgorica on 25 Jun, 2015

Za Osnivača/ For the Founder



Goran Delibašić,
po punomoćju/ by virtue of PoA

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) („Zakon“) A-Y Kostanjica Limited , sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252 (“Osnivač“) donosi sledeći:

In accordance with the Companies' Act (*Official Gazette of the Republic of Montenegro no. 6/02, Official Gazette of Montenegro no.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 and 40/11*), („Law“) A-Y Kostanjica Limited, with registered address at P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, under the registration number 113252 (the “Founder”), has enacted the following:

**STATUT DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
“A-Y MONTENEGRO D.O.O.”**

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
LIMITED LIABILITY COMPANY
“A-Y MONTENEGRO D.O.O.”**

1. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

**1. BUSINESS NAME AND SEAT OF
THE COMPANY**

Naziv Društva je: **A- Y Montenegro d.o.o.**

Business name of the Company is: **A-Y Montenegro d.o.o.**

Skraćeni naziv Društva je: **A-Y Montenegro.**

Abbreviated name of the Company is: **A-Y Montenegro.**

Sedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je Stari grad 321, Kotor.

The seat of the Company and the address for receipt of formal notices is at Stari grad 321, Kotor.

Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata („CRPS“).

The Company is a legal person that acquires this status on the day of registration in the Central Registry of the Commercial Entities (“CRCE”).

Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

The Company is established as limited liability company.

2. PEČAT DRUŠTVA

2. THE STAMP OF THE COMPANY

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa ugraviranim nazivom Društva kao i nazivom mjesta sjedišta Društva.

The Company has its own stamp which is of oval shape and with the Company's name and name of the place of the Company's seat engraved.

Upotreba pečata nije obavezna za Društvo.

Use of the stamp is not mandatory for the Company.

3. OSNIVAČ DRUŠTVA

3. FOUNDER OF THE COMPANY

Osnivač Društva je A-Y Kostanjica Limited, sa registrovanim sjedištem na P.O. BOX no. 771,

The Founder of the Company is A-Y Kostanjica Limited , with registered address at P.O. BOX

Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252.

no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, with the registration number 113252.

4. DJELATNOSTI DRUŠTVA

4. COMPANY'S ACTIVITIES

Osnovna djelatnost Društva je:

The principal activity of the Company is:

68.10. Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.

68.10. Purchasing and selling of own real estates.

Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

The Company shall also conduct the following activities:

41.10. Razrada građevinskih projekata;
41.20 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
68.20. Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
68.31. Djelatnost agencija za nekretnine;
68.32. Upravljanje nekretninama uz naknadu;
71.11 – arhitektonska djelatnost;
71.12 – inženjerske djelatnosti i tehničko savetovanje;
70.22. Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

41.10. Elaboration of the construction projects;
41.20 – construction of residential and non-residential objects;
68.20. Renting of own or rented real estates and real estate management;
68.31. The activity of real estate agencies;
68.32. Real estate management with compensation;
71.11 – architectural activities;
71.12 - engineering activities and technical consultancy;
70.22. Consulting activities related to business and other management.

Društvo se može baviti spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru svojih registrovanih djelatnosti.

The Company may perform foreign trade transactions within its registered activities

Društvo može obavljati i druge djelatnosti u manjem ili privremenom obimu, bez registracije takvih djelatnosti, ako su takve aktivnosti neophodne za normalno obavljanje registrovane djelatnosti Društva i ako su takve aktivnosti u vezi sa registrovanom djelatnošću.

The Company may carry out any other legally permitted activities in temporary or smaller volume, without registration of those activities, if such activities are required for regular performance of the Company's registered activity and related to the registered activity.

5. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

5. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani i uplaćen od strane Osnivača u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.

Share capital of the Company is completely pecuniar and paid by the Founder in the total amount of EUR 1.00.

Osnivač je jedini vlasnik društva (jednočlano društvo) i ima 100% udjela u Društvu.

The Founder is a sole owner of the Company (solely owned company) with 100% of stake in

the Company.

6. TROŠKOVI OSNIVANJA

Troškove osnivanja Društva snosi Osnivač.

7. ODNOS IZMEĐU OSNIVAČA I DRUŠTVA

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za svoje obaveze Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Osnivač Društva može slobodno da raspolaže svojim udelom u Društvu u celini ili delom u skladu sa zakonom.

8. ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su:

- Skupština osnivača i
- Izvršni direktor.

Društvo može imati jednog ili više Zamjenika Izvršnog direktora.

9. NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Osnivač Društva ima ovlašćenja Skupštine Društva, određena Zakonom i ovim Statutom Društva.

Skupština ima sledeće nadležnosti:

- Donosi Statut i Odluku o osnivanju Društva i odlučuje o njihovim izmjenama;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora Društva

6. INCORPORATION COSTS

Incorporation costs shall be borne by the Founder.

7. RELATIONS BETWEEN THE FOUNDER AND THE COMPANY

In legal transactions with third parties, the Company acts on its own behalf and for its own account.

The Company is liable for its obligations with all of its assets.

The Founder may freely dispose of its stake in the Company, partially or entirely, in accordance with law.

8. BODIES OF THE COMPANY

The bodies of the Company are:

- the General Assembly and
- the Executive Manager.

The Company may have one or more Deputy Executive Managers.

9. COMPETENCE OF THE SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

The Founder of the Company shall have authorizations of the Shareholders' Assembly, in accordance with the Law and this Articles of Association.

The Shareholders' Assembly has the following competences:

- Adopting and amending the Company's Founding Act and Articles of Association;
- Appointing and removing of the Executive Manager and Deputy Executive Manager of the Company

- Odlučuje o nadoknadi Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora Društva;
 - Usvaja godišnje finansijske izjave i izvještaje o poslovnoj djelatnosti Društva;
 - Odlučuje o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, davanje u zakup, preuzimanje i sl.) čija vrijednost prelazi 20% računovodstvene vrijednosti Društva (imovina velike vrijednosti);
 - Odlučuje o raspodjeli dobiti;
 - Odlučuje o smanjenju i povećanju kapitala Društva;
 - Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji i restrukturiranju Društva;
 - Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - Odlučuje o davanju jemstva i ustanovljavanju sredstava obezbjeđenja nad imovinom Društva;
 - Odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i privredne djelatnosti Društva;
 - Odlučuje o uzimanju kredita;
 - Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.
- Deciding on remuneration for the Executive Manager and Deputy Executive Manager of the Company;
 - Adopting annual financial statements and report on business activities of the Company;
 - Deciding on disposal of Company's assets (sale, purchase, lease, acquisition etc), amount of which exceeds 20% of the accounting value of the Company (material assets);
 - Deciding on distribution of profits;
 - Deciding on any capital increase and capital decrease of the Company;
 - Deciding on voluntary liquidation and restructuring;
 - Approving evaluation of in-kind contributions;
 - Deciding on granting warranty and establishment of collaterals over the Company's assets;
 - Deciding on change of the Company's name, seat, business activity;
 - Deciding on taking loans;
 - Deciding on other issues, in accordance with the Law.

10. IZVRŠNI DIREKTOR

Izvršni direktor zastupa Društvo i rukovodi

10. EXECUTIVE MANAGER

The day-to-day business of the Company and

tekućim poslovanjem Društva.

representation of the Company is under the management of the Executive Manager.

Mandat Izvršnog direktora traje 2 godine i može biti ponovo imenovan.

The term of office of the Executive Manager is 2 years and may be re-appointed.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Osnivač bez navođenja razloga.

The Executive Manager is appointed and dismissed by the Founder at its discretion.

Osnivač sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.

The Founder and the Executive Manager will execute a separate contract determining its rights, obligations and responsibilities.

Osnivač ovim za Izvršnog direktora Društva imenuje Marinu Bigai-Kovačević, iz Kotora, JMBG: 2403976245010.

The Founder hereby appoints Marina Bigai-Kovačević, from Kotor, personal ID number: 2403976245010, for Executive Director of the Company.

Izvršni direktor je ograničen u svojim ovlaštenjima i može, u ime Društva, ulaziti u pravne poslove, i raspolagati imovinom Društva, u vrijednosti do 20.000,00 EUR (dvadeset hiljada eura) iznad kojeg iznosa je neophodna saglasnost Osnivača.

Executive Manager is limited in its powers, and may enter, on behalf of the Company, into legal transactions, and dispose with the Company's assets, up to the amount of 20,000.00 EUR (twenty thousand euros) over which amount the written consent of the Founder shall be needed.

11. NADLEŽNOST DIREKTORA

IZVRŠNOG

11. COMPETENCE OF EXECUTIVE MANAGER

Izvršni direktor, u skladu sa odredbama i ograničenjima iz zakona i ovog Statuta, obavlja poslove vezane za tekuće poslovanje Društva, uključujući ali se ne ograničavajući na sljedeće:

The Executive Manager, subject to the provisions and limitations of the law and these Articles of Association, performs day-to-day business activities of the Company, including but not limited to the following:

- organizuje tekuće poslovanje Društva;
- zastupa Društvo;
- zaključuje ugovore u okviru svoje nadležnosti;
- otvara račune Društva;
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;
- izdaje naloge i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu; i

- organizes day-to-day business activities of the Company;
- represents the Company;
- concludes contracts within its competences;
- opens bank-accounts of the Company;
- decides on recruitment and termination of employment in the Company;
- issues orders and instructions that are mandatory for all employees in the

Company; and

- obavlja i druge poslove propisane Zakonom.

- carries out other tasks specified by the Law.

Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na druga lica u Društvu

Executive Manager may assign some of its tasks to other persons in the Company.

12. ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

12. DEPUTY EXECUTIVE MANAGER

Pored Izvršnog direktora, Društvo može zastupati jedan ili više Zamjenika Izvršnog direktora u skladu sa ovlašćenjima određenim u ovom Statutu i /ili u Odluci o imenovanju Zamjenika Izvršnog direktora.

Apart from Executive Manager, the Company may be represented by one or more Deputy Executive Managers in accordance with authorizations granted in Article of Association, and /or decision on appointment of Deputy Executive Manager.

13. DRUGI ZASTUPNICI DRUŠTVA

13 OTHER REPRESENTATIVES OF THE COMPANY

Društvo može imati i druge zastupnike, osim Izvršnog direktora u skladu sa ovim Statutom i/ili odlukom o imenovanju zastupnika.

Beside Executive Manager the Company may have other representatives pursuant to this Articles of Association, and/or decision of the representative appointment.

Osnivač ovim za ovlašćenog zastupnika Društva imenuje Luku Popovića, iz Podgorice, matični broj: 2102981210039, koji je ovlašćen da zastupa Društvo, kao i da raspolaže imovinom Društva, bez ograničenja.

The Founder hereby appoints Luka Popović, from Podgorica, personal ID number: 2102981210039, as authorized representative of the Company, with unlimited authorization to represent the Company and dispose with the Company's assets.

14. PRENOS UDJELA

14. TRANSFER OF STAKE

Osnivač može raspolagati udjelom ili dijelom udjela u Društvu bez ikakvih ograničenja, u skladu sa zakonom.

The Founder may dispose or transfer its stake or part of its stake in the Company without any limitations, all in accordance with the Law.

15. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

15. CAPITAL INCREASE AND REDUCTION OF SHARE CAPITAL

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština t.j Osnivač u skladu u sa Zakonom.

The resolution on increase of the Company's share capital is within the competence of the Shareholders' Assembly i.e. the Founder in accordance with Law.

Društvo može vršiti povećanje kapitala novim ulozima Člana Društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u kapital Društva, ulozima trećih lica, konverzijom duga u kapital Društva i na druge načine.

The Company may increase its share capital by new contributions of the Founder, conversion of undistributed profit and reserves to the share capital of the Company, by contribution of third parties, by debt equity swap and in any other manner.

Društvo može smanjiti kapital na osnovu odluke Skupštine odnosno Osnivača u skladu sa Zakonom.

The Company may reduce its share capital on the basis of the resolution of the Shareholders' Assembly, i.e. resolution of the Shareholder.

Sve promjene osnivačkog kapitala Društva biće izvršene i u Statutu Društva i registrovane na odgovarajući način pred nadležnim organima.

Any change of the Company's share capital shall trigger amendments to the Company's Articles of Association and shall be registered with the relevant authorities.

16. USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI

16. CONDITIONS FOR AND MANNER OF PROFIT DISTRIBUTION

Društvo može, na osnovu odluke Skupštine, vršiti plaćanja po osnovu raspodjele dobiti u bilo koje vrijeme, u skladu sa Zakonom.

Pursuant to a decision of the Assembly, the Company may make distributions of profit to its members at any time, in accordance with the Law.

17. IZMJENE STATUTA

17. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Odluku o izmjenama Statuta donosi Skupština Društva, odnosno Osnivač u skladu sa Zakonom

Any amendment to the Articles of Association is to be adopted by the Shareholders' Assembly, i.e. the Founder in accordance with the Law.

Sve izmjene Statuta izvršiće se pismenim putem i registrovaće se kod CRPS-a.

Amendments shall be performed in writing and will be duly registered with the CRCE.

Pored Statuta, Društvo može imati i druga opšta akta koja donosi Osnivač.

In addition to the Articles of Association, the Company may have other general enactments adopted by the Founder.

Opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Odlukom o osnivanju Društva, Statutom i važećim zakonima.

General enactments shall be in compliance with Founding Decision, Articles of Association and existing laws.

Pojedinačni akti koje donose organi Društva moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

Individual enactments passed by the Company's bodies shall be in compliance with general enactments of the Company.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

18. FINAL PROVISIONS

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

The Company is incorporated for indefinite period of time.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS-a.

This Articles of Association shall come into force on the date of registration with the CRCE.

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom Statutom, Odlukom o osnivanju ili opštim aktima Društva primjenjivaće se važeći propisi Crne Gore.

Other legal issues, not specifically prescribed by this Articles of Association, the Founding Decision, general enactments of the Company shall be regulated in accordance with the applicable laws of Montenegro.

U Podgorici, 25.6.2015. godine

In Podgorica on 25 Jun, 2015

Za Osnivača/ For the Founder

G. Decibarić





MEMBERS OF THE NOTARIES' SOCIETY

Be it known:

I, **ROBERT HARMAN**, a duly authorised Notary Public in and for the Island of Jersey

CERTIFY THAT: I make this Certificate in relation to the limited liability company incorporated in the Island of Jersey and known as **A-Y KOSTANJICA LIMITED** ("the Company"), which was incorporated and properly constituted on the 17th day of June, 2013 in the Island of Jersey with registered number 113252 and Registered Office situate at PO Box 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE4 0RX, Channel Islands:

1. Annexed hereto is a Power of Attorney signed by **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER** who I know to be both a director and an Authorised Signatory of the Company and by whose signature he binds the Company. Furthermore I have seen a Resolution signed by the Company's two directors **AHMED YOUSEF A A AL SAGER** and **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER** which authorises execution of the said Power of Attorney;
2. Annexed hereto are true copy extracts from the original passport of **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER**;
3. The Company is a private company most of whose data is not available to third parties but by inspecting the Company's documents made available to me by the Company I am able to confirm that **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER** is an authorised representative of the Company, being a director of the Company, and as such he can make decisions for and on behalf of the Company;
4. Annexed hereto is a true copy extract from the Companies Registry, Jersey Financial Services Commission obtained by me earlier today which evidences the Company's existence on this day;
5. Annexed hereto are true copies of the Company's Register of Directors and Shareholder listing;
6. The Company appears to me, the Notary to be in good standing as of this day.

SIGNED AND SEALED at Jersey this 11 June 2015.

Protocol Ref.:
2015/018079

Cornwall & Harman


Notaries
Public

4th Floor
St. Paul's Gate
22-24 New Street,
St. Helier
Jersey JE1 4TR
British Channel Islands

Telephone:
(44) (01) 534 766077

Fax:
(44) (01) 534 766088

E-mail:
robert.harman@notary.je



kojim se ovlašću
3008979263009)
BOX no. 771, Grou
113252 potpise sled

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

- 1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document / Le présent acte public

- 2. Has been signed by **R HARMAN**
A été signé par

- 3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
Agissant en qualité de

- 4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
Est revêtu du sceau/timbre de
Certified/Attesté

- 5. At St. Helier/à St. Helier 6. The/le **11 JUN 2015**

- 7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

- 8. Number/sous No. **JYG 97570**

- 9. Stamp:
Timbre:




- 10. Signature:

A.M. FITZGERALD

.....
For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.



PUNOMOĆJE

kojim se ovlašćuje g. Delibasic Goran (adresa: Durmitorska 67, broj lične kar [redacted] [redacted] da u ime Društva **A-Y KOSTANJICA LIMITED** sa registrovanim sjedištem na adresi P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252 potpise sledeća dokumenta:

- Odluku o promjeni adrese društva A-Y MONTENEGRO doo Kotor;
- Odluka o promjeni ovlašćenog lica A-Y Montenegro doo Kotor;
- Prečišćeni tekst Statuta društva A-Y MONTENEGRO doo Kotor;
- sve prijave, obrasce i dokumente u postupku promjene podataka;
- preda svu potrebnu dokumentaciju za registraciju promjene podataka društva A-Y MONTENEGRO d.o.o. Kotor nadležnim institucijama;
- podigne rešenja o registraciji promjene podataka iz Centralnog registra privrednih subjekata, Podgorica.
- Ovo punomoćje važi samo do završetka navedenih akcija
- Sve aktivnosti preduzete po ovom ovlašćenju potvrdiće ovlašćeno lice A-Y KOSTANJICA LIMITED u pisanoj formi


POWER OF ATTORNEY

Hereby with this power of attorney we authorize Mr. Delibasic Goran (address: Durmitorska 67, ID card: 142145808 Personal number: 3008979263009) to sign the following documents on behalf of **A-Y KOSTANJICA LIMITED**, a Company with a registered P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Jersey, under registration number 113252, to sign following documents:

- The decision to change the address of the company A-Y MONTENEGRO LTD Kotor;
- The decision to change authorized person of the company A-Y MONTENEGRO LTD Kotor;
- The adjusted text of Articles of Association of the company A-Y MONTENEGRO LTD Kotor;
- All application forms, other forms and documents required to process the mentioned data changes;
- To submit all the necessary documents for data changes to A-Y MONTENEGRO LTD Kotor to all authorised institutions;
- To take over from the Central Registry of the Commercial Entities, Podgorica the confirmation of data change registration.
- This Power of Attorney shall be valid only until the completion of the aforementioned actions;
- All actions taken herein shall be confirmed to the secretary of A-Y KOSTANJICA LIMITED in writing and evidenced by the appropriate documents.

Datum/Date, 27/04/2015

Za/For "A-Y KOSTANJICA LIMITED"



Ime i Prezime/Name and Surname: Mohamed AlSager
Adresa/Address: Kuwait

**DOCUMENT
CART**0 document(s)
currently in cart**Details**

Name: A-Y KOSTANJICA LIMITED
Registered Office: PO Box 771 Ground Floor Colomberie Close St Helier Jersey JE4 0RX
Registration number: 113252
Registration date: 17-Jun-2013
Law: Companies (Jersey) Law 1991
Business Code: RC
Business Type: RC - Registered Private Company
Status: Live

Certificate of Good Standing Order a Certificate of good standing (£30.00)**Statistics****Share status:** Par Value**Documents**

| Doc Code | Date | Name | Size | Price(£) | Select |
|----------|-------------|--------------------------|-------|----------|--------------------------|
| 5202230 | 27 Feb 2015 | Annual Return 2015 | 51kb | 4.00 | <input type="checkbox"/> |
| 5049664 | 26 Feb 2014 | Annual Return 2014 | 31kb | 4.00 | <input type="checkbox"/> |
| 4938947 | 17 Jun 2013 | Registration Certificate | 13kb | 4.00 | <input type="checkbox"/> |
| 4939449 | 17 Jun 2013 | Foundation Documents | 959kb | 4.00 | <input type="checkbox"/> |

<< [Return to Search Results](#)[New Search](#) >>

Share listing
Al Manjica Limited

10,000,000 Ordinary Shares of UKP 1.00 each

| <u>Shareholder</u> | <u>Total Shares</u> |
|---|---------------------|
| Ahmed Yousef Al Sager Shurwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | 3,333.0000 |
| Diana Yousef Al Sager Kaifan Block 3 Street 30 Building 21 Kuwait | 1,667.0000 |
| Lamia Yousef Al Sager Abdullah Al Salem Area Block 3 Ahmed Al Ghanim Street Building 21 Kuwait | 1,667.0000 |
| Mohamed Yousef Al Sager Shurwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | 3,333.0000 |
| <u>Total Shares</u> | <u>10,000.0000</u> |



Članovi Notarskog udruženja

Daje se na znanje:

Ja, **ROBERT HARMAN**, punopravni ovlašćeni javni notar u i za Ostrvo Jersey

Izdajem ovo uvjerenje u vezi sa društvom sa ograničenom odgovornošću registrovano na ostrvu Jersey pod nazivom **A-Y KOSTANJICA LIMITED** ("Društvo"), koje je registrovano i pravilno konstituisano dana 17. juna 2013. godine na ostrvu Jersey sa registarskim brojem 113252 i registrovanim sjedištem u ulici Poštanski fah 771, prizemlje, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE4 0RX, Kanalska ostrva

Cornwall
&
Harman

Javni notari

Četvrti sprat
St. Paul's Gate
22-24 New Street.
St. Helier
Jersey JE1 4TR
Britanks kanalska
ostrva

Telefon:
(44) (01) 534 766077
Faks:

(44) (01) 534 766088
E-mail:

robert.harman@notary.ie

1. U prilogu ovog dokumenta dostavlja se punomoćje potpisano od strane **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER** za kojeg znam da je i direktor i ovlašćeni potpisnik društva i koji svojim potpisom obavezuje Društvo. Takođe mi je data na uvid Odluka potpisana od strane dva direktora društva **AHMED YOUSEF A A AL SAGER** i **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER** koje izdaje ovlašćenje za izvršenje predmetnog punomoćja;
2. u prilogu ovog Ugovora je vjerna kopija djelova originalnog pasoša na ime **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER**;
3. Društvo je privatno preduzeće čija većina podataka nije dostupna trećim licima, ali uvidom u dokumentaciju Društva koja mi je data na raspolaganje od strane društva ja sam u prilici da potvrdim da je **MOHAMED YOUSEF A A AL SAGER** ovlašćeni predstavnik Društva, u svojstvu direktora društva, i kao takav on može da donosi odluke za i u ime Društva;
4. U prilogu ovog dokumenta je vjerna kopija izvoda iz registra preduzeća Komisije za finansijske usluge Jersey koji sam danas preuzeo a koji potvrđuje aktivno postojanje društva na ovaj dan;
5. U prilogu ovog dokumenta su vjerne kopije Pregleda registrovanih direktora Društva i Spisak akcionara;
6. Društvo preda mnom, Notarom, nastupa kao bonitetno društvo na navedeni datum.

POTPISANO I PEČATIRANO u Džerziju dana 11. juna 2015. godine

Djelovodni broj:
2015/018079



APOSTIL
(Haška Konvencija od 5. oktobra 1961. godine)
Oblast ostrva Jersey

1. Zemlja: Jersey, Kanalska ostrva

Ovaj javni dokument je

2. Potpisan od strane R HARMAN
3. U svojstvu javnog notara
4. Sadrži štambilj / pečat pomenutog javnog notara

Ovjereno

5. U St. Helier 6. 11. juna 2015. godine

7. Od strane Britanske kraljice

8. Br. JYG 97570

9. Pečat/štambilj 10. Potpis

(lični potpis – nečitak)

(faksimil sa upisanim tekstom: A.M.FIZGERALD)

(ovalni pečat Zamjenika Guvernera ostrva Džerzija)

Ako će ovaj dokument da se koristi u zemlji koja ne potpada pod Hašku Konvenciju od 5. oktobra 1961. godine, mora se poslati u konzularno odjeljenje predstavništva koje zastupa navedenu

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje g. Delibasic Goran (adresa: Durmitorska 67, broj lične karte:) a u ime Društva **A-Y KOSTANJICA LIMITED** sa registrovanim sjedištem na adresi P.O. BOX no. 771, Ground Floor, Colomberie Close, St. Helier, Jersey JE40RX, Ostrvo Džerzi, sa registracionim brojem 113252 potpiše sledeća dokumenta:

- Odluku o promjeni adrese društva A-Y MONTENEGRO doo Kotor;
- Odluku o promjeni ovlašćenog lica A-Y Montenegro doo Kotor;
- Prečišćeni tekst Statuta društva A-Y MONTENEGRO doo Kotor;
- sve prijave, obrasce i dokumente u postupku promjene podataka;
- preda svu potrebnu dokumentaciju za registraciju promjene podataka društva A-Y MONTENEGRO d.o.o. Kotor nadležnim institucijama;
- podigne rešenja o registraciji promjene podataka iz Centralnog registra privrednih subjekata, Podgorica.
- Ovo punomoćje važi samo do završetka navedenih akcija
- Sve aktivnosti preduzete po ovom ovlašćenju potvrđuje ovlašćeno lice A-Y KOSTANJICA LIMITED u pisanoj formi

Datum 27.4.2015. godine

Za A-Y KOSTANJICA LIMITED

(lični potpis - nečitak)

Ime i prezime: Mohamed Al Sager
Adresa: Kuvajt



(pasoš str 2.)

DRŽAVA KUVAJT:

Broj pasoša: 3288524

Potpis nosioca: *(lični potpis - nečitak)*

Država Kuvajt

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Generalno odeljenje za državna i putna dokumenta

U ime Njegovog Visočanstva Amira Kuvajta, ja zahtijevam od svakog službenika države Kuvajt i njenih predstavnika u inostranstvu i svih nadležnih organa koji obavljaju svoje aktivnosti u njeno ime i nadležnih inostranih organa da nosiocu ovog pasoša da putuje nesmetano i da mu obezbijede bilo kakvu vrstu pomoći ili zaštite za kojom nosilac ima potrebu.

Ministar unutrašnjih poslova

(lični potpis - nečitak)



Podaci o privrednom društvu

(preuzeti sa internet stranice:

<https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/NameDetail.aspx?ld=292773>)

Podaci:

Naziv: A-Y Kostanjica Limited
Sjedište: P.O. BOX no. 771 Ground Floor Colomberie Close St. Helier Jersey JE4 0RX,
Registarski broj: 113252 Zakonska osnova: Zakon o privrednim društvima Džerzija iz 1991.
Datum registracije: 17. jun 2013. godine Šifra privrednog društva: RC
Tip privrednog društva: RC –
Registrovano privatno društvo
Status: Aktivan

Potvrda o bonitetu:

Preuzmite Potvrdu o bonitetu ((£30.00)

Statistika:

Status udjela: Nominalna vrijednost



| Kod dok. | Datum | Naziv | Veličina | Cijena (£) |
|----------|---------------|---------------------------|----------|------------|
| 5202230 | 27. feb 2015. | Poreska prijava 2015 | 51kb | 4.00 |
| 5049664 | 26. feb 2014. | Poreska prijava 2014 | 31 kb | 4.00 |
| 4938947 | 17. jun 2013. | Uvjerenje o registraciji | 13kb | 4.00 |
| 4939449 | 17. jun 2013. | Dokumentacija o osnivanju | 959kb | 4.00 |

A-Y Kostanjica Limited
Pregled registrovanih direktora

| Ime i adresa | Funkcija Nacionalnost | Datum imenovanja |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|

Direktor

| | | |
|--|---|---------------|
| Ahmed Yousef Al Sager Shuwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | Predsjednik i Generalni direktor Kuvajt Datum rođenja 11. sept 1962. | 17. jun 2013. |
|--|---|---------------|

| | | |
|--|--|---------------|
| Mohamed Yousef Al Sager Shuwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | Potpredsjednik Kuvajt Datum rođenja 31. avg 1964. | 17. jun 2013. |
|--|--|---------------|



**Spisak akcionara
A-Y Kostanjica Limited**

10,000.0000 običnih akcija pojedinačne vrijednosti u iznosu od UKP 1.00



| <u>Akcionar</u> | <u>Ukupan broj akcija</u> |
|---|----------------------------------|
| Ahmed Yousef Al Sager Shuwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | 3,333.0000 |
| Diena Yousef Al Sager Kaifan Block 3 Street 30 Building 21 Kuwait | 1,667.0000 |
| Lamia Yousef Al Sager Abdullah Al Salem Area Block 3 Ahmed Al Ghanim Street Building 21 Kuwait | 1,667.0000 |
| Mohamed Yousef Al Sager Shuwaikh Block 4 Street 45 Building 2 Kuwait | 3,333.0000 |
| <u>Ukupan broj akcija</u> | <u>10,000.0000</u> |

STALNI SUDSKI TUMAČ

Milica Vuković


ime i prezime

za engleski jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-4703/11 od 23.09.2011., potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 55,- €.

U Podgorici, dana 26.06.2011.



Milica Vuković

Potpis

STALNI SUDSKI TUMAČ

Milica Vuković

ime i prezime

engleski

za _____ jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-4703/11 od 23.09.2011., potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ 11,- €.

u Podgorici, dana 26.06.2015

Milica Vuković
Potpis

